

OBRAČUN ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U 2019. GODINI

(OZU)

OZU

- 1.1c PREGLED PODATAKA O BOLOVANJU ZA OSIGURANIKE - ZAPOSLENE KOD POSLODAVACA
- 2c PREGLED PRIHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
- 3c PREGLED RASHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
- 3c-POL PREGLED TROŠKOVA ZA FINANSIRANJE LIJEKOVA NA RECEPT U UGOVORNOJ APOTECI
- 4c PREGLED OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA U POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA
- 4.1c PREGLED POJEDINIH AKUMULIRANIH POKAZATELJA U JAVNOM SEKTORU
- 5c PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2019.GODINI
- 6c PREGLED STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2019.GODINE
- 7c PREGLED BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
- 10c PREGLED I KORIŠTENJE BOLNIČKO-STACIONARNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
- 12c PREGLED I KORIŠTENJE KLINIČKIH-POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Kanton _____

Naziv zdravstvene ustanove

Primarni nivo

PREGLED PODATAKA O BOLOVANJU ZA OSIGURANIKE - ZAPOSLENE KOD POSLODAVACA, U 2019.GODINI

R. br.	Osnov bolovanja	Bolovanje osiguranika		Bolovanje osiguranika u svrhu njege člana porodice		UKUPNO	
		Broj dana bolovanja do 42 dana	Broj dana bolovanja preko 42 dana *	Broj dana bolovanja do 42 dana	Broj dana bolovanja preko 42 dana *	Broj dana bolovanja do 42 dana	Broj dana bolovanja preko 42 dana
		1	2	3	4	5 (1+3)	6 (2+4)
1.	Bolest						
2.	Povreda na radu						
3.	Povreda van rada						
4.	Profesionalno oboljenje						
5.	Saobraćajna nesreća						
6.	Trudnoća i porođaj						
7.	Ostalo						

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime.....

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

* Za lica koja u kontinuitetu imaju bolovanje više od 42 dana, u kolonu 1 i 3 iskazati 42 dana, a u kolonu 2 i 4 samo dane bolovanja preko 42 dana

Podatke o bolovanju iskazati za sva bolovanja zaposlenih kod poslodavaca, a ne samo za zaposlene u zdravstvenoj ustanovi

Naziv zdravstvene ustanove:	
Javna ustanova	Primarni nivo
Privatna ustanova	Sekundarni nivo
	Tercijarni nivo
	Apoteke
	Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED PRIHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

R. br.	Prihodi po izvorima	Iznosi prihoda u KM bez decimala		Index (3/2)
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4
1.	Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja			
1.1.	Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja			
1.2.	Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja			
1.3.	Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski) *			
1.4.	Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav. zaštite			
1.5.	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko			
1.6.	Prihodi iz budžeta			
2.	Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja			
2.1.	Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica			
2.2.	Prihodi iz budžeta **			
2.3.	Donacije **			
2.4.	Ostali prihodi **			
	Ukupni prihodi po izvorima			

* Prihodi se odnose na zavode zdravstvenog osiguranja koji nije domicilni

** Za ove prihode dati detaljan pregled strukture u prilogu obrasca.

Obrazac popunio/la: Prezime i ime: Dan, mjesec i godina popune podataka:
--

NAPOMENA:

Obrazac OZU2c treba biti ovjeren i potpisan od strane lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU2c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Naziv zdravstvene ustanove:	
Javna ustanova	Primarni nivo
Privatna ustanova	Sekundarni nivo
	Tercijarni nivo
	Apoteke
	Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED RASHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

R. br.	Vrste rashoda	Iznosi rashoda u KM bez decimala		Index (3/2)
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4
1.	1. Troškovi materijala, energije i usluga:			
1.1.	Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.)			
1.1.1.	Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)			
1.1.1.1.	Troškovi lijekova na recept koje finansira KZZO *			
1.1.1.2.	Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice			
1.1.2.	Komercionalni lijekovi			
1.1.3.	Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama			
1.2.	Zubarski materijali			
1.3.	Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost			
1.4.	Sanitetski i ostali medicinski materijali			
1.5.	Namirnice za ishranu bolesnika			
1.6.	Materijal za održavanje			
1.7.	Kancelarijski materijal			
1.8.	Materijal za čišćenje			
1.9.	Gorivo i mazivo			
1.10.	Troškovi električne energije			
1.11.	Troškovi grijanja			
1.12.	Troškovi vode			
1.13.	Troškovi PTT usluga			
1.14.	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine			
1.15.	Troškovi sitnog inventara - medicinskog			
1.16.	Troškovi sitnog inventara - ostalog			
1.17.	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja			
1.18.	Reprezentacija			
1.19.	Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) **			
	Ukupno troškovi materijala, energije i usluga			
2.	Amortizacija:			
2.1.	Amortizacija objekata			
2.2.	Amortizacija opreme i postrojenja			
	Ukupno amortizacija			
3.	Plaće i naknade:			
3.1.	Bruto plaće			
3.2.	Naknada za topli obrok			
3.3.	Naknada za prijevoz			
3.4.	Naknada za regres			
3.5.	Pomoći zaposlenim i članovima obitelji			
3.6.	Naknade za povremene i privremene poslove			
3.7.	Naknade za rad upravnog odbora i komisija			
3.8.	Troškovi stručnog usavršavanja			
3.9.	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu			
	Ukupno plaće i naknade			
4.	Ostali troškovi i rashodi:			
4.1.	Rashodi po osnovu kamata			
4.2.	Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu) **			
	Ukupno ostali troškovi i rashodi			
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 4.)			
a	Iznos PDV-a za lijekove i medicinski materijal			
b	Iznos PDV-a za ortopedska pomagala			
c	Iznos PDV-a za ostalo			
	Ukupan iznos PDV ***			

* Zdravstvena ustanova je dužna iskazati podatke analitički o vrijednosti lijekova na recept prema obrascu OZU3c-POL u prilogu

** Ostale troškove i ostale rashode iskazati analitički po strukturi u prilogu ovog obrasca.

*** Od ukupnih rashoda poslovanja iskazati troškove nastale po osnovu PDV-a.

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Obrazac OZU3c treba biti ovjeren i potpisan od strane lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU3c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Kanton _____

**PREGLED TROŠKOVA ZA FINANSIRANJE LIJEKOVA NA RECEPT U
APOTEKAMA (POMOĆNI OBRAZAC ZA LIJEKOVE - OZU3c - POL)**

R. br.	Lijekovi na recept	Iznosi rashoda u KM bez decimala		Index (4/3.)
		2018.	2019.	
1	2	3	4	5
1.	Nabavna vrijednost lijekova na recept			
2.	Naknada KZZO za finansiranje rada ugovorne apoteke			
	UKUPNO VRIJEDNOST LIJEKOVA NA RECEPT (1.+2.)			
3.	Broj izdatih recepata			

Napomena:

Stavka "Ukupno vrijednost lijekova na recept (1.+2.)" iz ovog obrasca treba odgovarati r.br.1.1.1.1. obrasca OZU3c kod ugovorne apoteke

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE

Naziv zdravstvene ustanove:

Javna ustanova
Privatna ustanovaPrimarni nivo
Sekundarni nivo
Tercijarni nivo
Apoteke
Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA U POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

R. br.	Osnovni pokazatelji poslovanja u zdravstvenim ustanovama	Ostvareno		Index (3/2)
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4
1	Ukupan prihod			
2	Ukupan rashod			
3	Višak prihoda nad rashodima (dobit) *			
4	Višak rashoda nad prihodima (gubitak) **			
5	Kapital			
6	Ukupna nenaplaćena potraživanja			
6.1.	Od toga nenaplaćena potraživanja do 6 mjeseci			
7	Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana			
8	Ukupne obaveze			

NAPOMENE: SVE ZDRAVSTVENE USTANOVE U JAVNOM SEKTORU DOSTAVLJAJU SLIJEDEĆE INFORMACIJE:

1. (*) Dostavljaju, u redu ispod, informaciju o raspoređivanju viška prihoda nad rashodima / dobiti (da li je neraspoređena, ili je raspoređena-navesti na šta i u kojem iznosu)

2. (**) Dostavljaju, u redu ispod, informaciju o pokriću viška rashoda nad prihodima / gubitka (da li je ostao nepokriven ili je pokriven-navesti u kojem iznosu, i iz kojih izvora)

3. U kolonu 2 i 3 ove tabele, u redu 1, unijeti ukupan iznos prihoda sa obrasca OZU2c, a u kolonu 2 i 3, u redu 2, unijeti ukupan iznos rashoda sa obrasca OZU3c.

4. ZDRAVSTVENE USTANOVE U PRIVATNOM SEKTORU, TRENUTNO, DOSTAVLJAJU SVE PODATKE U OVOM OBRASCU, OSIM INFORMACIJA I PODATAKA O RASPOREDU DOBITI / POKRIĆU GUBITKA

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

Obrazac OZU4c treba biti ovjeren i potpisan od strane lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU4c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.g.

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Naziv zdravstvene ustanove:

Javna ustanova

Primarni nivo

Sekundarni nivo

Tercijarni nivo

Javne Apoteke (matica)

Zavodi za javno zdravstvo

**PREGLED POJEDINIH AKUMULIRANIH POKAZATELJA U POSLOVANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, JAVNIH APOTEKA
I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R. br.	Pojedini akumulirani pokazatelji poslovanja	Ostvareno		Index (3/2)
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4
1	Akumulirane ukupne obaveze na dan 31.12.			
2	Akumulirana ukupna potraživanja na dan 31.12.			
3	Akumulirani višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.			
4	Akumulirani višak rashoda nad приходima na dan 31.12.			

Ovaj obrazac popunjavaju samo zdravstvene ustanove u javnom sektoru, javne apoteke (matica) i zavodi za javno zdravstvo

Pod izrazom "akumulirani" podrazumijeva se prikaz akumuliranog podatka od prve godine poslovanja zaključno sa 31.12.

Kratko obrazložiti smanjenje/rast podataka u ovoj tabeli u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu (navesti ispod)

OBRAZLOŽENJE

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Obrazac OZU4.1.c treba biti ovjeren i potpisan od strane lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU4.1.c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.g.

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Naziv zdravstvene ustanove:	
Javna ustanova	Primarni nivo
Privatna ustanova	Sekundarni nivo
	Tercijarni nivo
	Apoteke
	Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2019.GODINI

R.br.	ULAGANJE	IZVORI SREDSTAVA										
		Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Kreditna sredstva			Donacije		Ukupno (od 2 do 10 bez 6 i 7)		
		Sredstva izdvojena po osnovu amortizacije	Ostala vlastita sredstva		Kratkoročna	Dugoročna		Finansijska	U opremi			
						Ukupan iznos kredita	Period otplate				Godišnji anuitet	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Izgradnja građevinskih objekata											
2	Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata											
3	Nabavka opreme											
4	Ostala ulaganja u stalna sredstva											
	UKUPNO											

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Obrazac OZU5c treba biti ovjeren i potpisan od lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU5c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.g.

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE (računovodstvena evidencija)

Naziv zdravstvene ustanove:

Javna ustanova
Privatna ustanovaPrimarni nivo
Sekundarni nivo
Tercijarni nivo
Apoteke
Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA STANJEM 31.12.2019.GODINE

R.br.	STALNA SREDSTVA	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST	STEPEN OTPISANOSTI
0	1	2	3	4 (2-3)	5 (3/2*100)
1.	Nematerijalna				
2.	Materijalna (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	građevinski objekti				
2.2.	oprema (2.2.1.+2.2.2.)				
2.2.1.	medicinska				
2.2.2.	ostala oprema				
2.3.	ostala materijalna sredstva				
	UKUPNO (1.+2.)				

Vrijednost rashodovanih stalnih sredstava koja nisu amortizovana

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Obrazac OZU6c treba biti ovjeren i potpisan od lica ovlaštenog za sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja

Obrazac OZU6c popunjen tačnim podacima iz finansijskih izvještaja dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE (računovodstvena evidencija)

Kanton _____

Naziv zdravstvene ustanove:

Javna ustanova
Privatna ustanovaPrimarni nivo
Sekundarni nivo
Tercijarni nivo
Apoteke
Javno-zdravstvena djelatnost**PREGLED BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA**

R. br.	Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme	Broj zaposlenih		Index (3/2)
		2018.	2019.	
0	1	2	3	4
	Zdravstveni radnici i saradnici:			
1.1.	Doktori medicine			
1.2.	Doktori medicine-specijalisti i subspecijalisti			
1.3.	Doktori stomatologije			
1.4.	Doktori stomatologije-specijalisti			
1.5.	Farmaceuti			
1.6.	Farmaceuti specijalisti			
1.7.	Inžinjeri medicinske biohemije			
1.8.	Inžinjeri medicinske biohemije-specijalisti			
1.9.	Ostali zdravstveni radnici visoke spreme			
1.10.	Zdravstveni radnici više stručne spreme			
1.11.	Zdravstveni radnici srednje stručne spreme			
1.12.	Ostali zdravstveni radnici			
1.	Ukupno zdravstveni radnici i saradnici			
	Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:			
2.1.	Visoka stručna sprema			
2.2.	Viša stručna sprema			
2.3.	Srednja stručna sprema			
2.4.	Visokokvalifikovani			
2.5.	Kvalifikovani			
2.6.	Ostali radnici			
2.	Ukupno administrativni, tehnički i ostali radnici			
3.	Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2)			

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Obrazac OZU7c popunjen tačnim podacima dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE

R. br.	Nivoi i vrste zdravstvene zaštite	Broj bolesničkih postelja		Broj bolničko opskrbnih dana						Broj ispisanih bolesnika		Broj operativnih zahvata	
				Standardna njega		Poluintenzivna		Intenzivna njega				u operaci-onoj sali	ambu-lantno
		2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2019.	2019.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Bolničko-stacionarna djelatnost u specijalnim bolnicama:												
3.1.	Fizikalna medicina i rehabilitacija												
3.2.	Pneumoftizilogija												
3.3.	Psijatrija												
3.	Ukupno bolnič.stac. djelatnost spec. bolnice												
4.	Ukupno bolničko-stac. djelatnost (1+2+3)												

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Obrazac OZU10c popunjen tačnim podacima dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE

R. br.	Nivoi i vrste zdravstvene zaštite	Broj bolesničkih postelja		Broj bolničko opskrbnih dana						Broj ispisanih bolesnika		Broj operativnih zahvata	
				Standardna njega		Poluintenzivna		Intenzivna njega				u operaci- onoj sali	ambu- lantno
		2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2019.	2019.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.28.	Maksilofacijalna hirurgija												
1.29.	Ginekologija, akušerstvo i neonatologija												
1.30.	Kardiohirurgija												
1.31.	Anesteziologija i reanimatologija												
1.32.	Centar palijativne njege-hospis												
1.33.	Klinika za radiologiju												
1.34.	Klinika za interne bolesti-intenzivna njega												
1.35.	Centar za hemodijalizu												
1.	Ukupno stacionarna djelatnost na klinikama												

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime:

Dan, mjesec i godina popune podataka:

NAPOMENA:

Zakonski osnov za dostavu blagovremenih i tačnih podataka (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH, Pravilnik o izradi Obračuna sredstava u zdravstvu FBiH)

Obrazac OZU12c popunjen tačnim podacima dostaviti domicilnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja najkasnije do 15.03.2020.godine

IZVOR PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE